

## Organizacija Centra

Centar obavlja djelatnost u okviru:

- 1) Službe za djecu i mlade;
- 2) Službe za odrasla i stara lica;
- 3) Službe za materijalna davanja i pravne poslove;
- 4) Službe za finansijsko-administrativne i tehničke poslove.

**1. U Službi za djecu i mlade obavljaju se poslovi koji se odnose na zaštitu djeteta:**

- -bez roditeljskog staranja;
- -čiji roditelj nije u stanju da se o njemu stara;
- -sa smetnjama i teškoćama u razvoju;
- -u sukobu sa zakonom;
- -koje zloupotrebljava alkohol, drogu ili druga opojna sredstva;
- -koje je žrtva zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploracije ili kod kojeg postoji opasnost da će postati žrtva;
- -žrtva trgovine ljudima;
- -kojem roditelji nijesu saglasni oko načina vršenja roditeljskog prava;
- -koje se zatekne van mjesta prebivališta bez nadzora roditelja, usvojioца ili staratelja;
- -trudnica bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;
- -samohrani roditelj sa djetetom bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;
- -kojem je uslijed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite.

**2. U Službi za odrasla i stara i lica obavljaju se poslovi koji se odnose na zaštitu odraslog i starog lica:**

- -sa invaliditetom;
- -koje zloupotrebljava alkohol, drogu ili druga opojna sredstva;
- -koje je žrtva zanemarivanja, zlostavljanja, eksploracije i nasilja u porodici ili kod kojeg postoji opasnost da će postati žrtva;
- -žrtva trgovine ljudima;
- -koje je beskućnik;
- -trudnica bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;
- -samohrani roditelj sa djetetom bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;
- -kojem je uslijed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite.

**3. U Službi za materijalna davanja i pravne poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na:**

- -prihvatanje podataka za ostvarivanje materijalnih davanja;
- -procjenu stanja i potreba korisnika, posebno da li korisnik pripada grupama koje se posebno štite, u skladu sa zakonom;
- -sačinjavanje nalaza i mišljenja;
- -motivaciju i uključenje korisnika u odgovarajuće vidove aktivacije, učestvuje u otklanjanju prepreka za uključivanje u zajednicu i aktivaciju i obezbjeđuje odgovarajuću podršku;
- -sačinjavanje individualnog plan aktivacije zajedno sa korisnikom;
- -pružanje podrške voditelju slučaja;
- -davanje preporuke za dodatane usluge i mјere koje su potrebne za stabilizovanje stanja korisnika;
- -informisanje korisnika o postupcima za ostvarivanje prava, njegovim pravima i obavezama;
- -provjeru prihvatljivosti dokaza i priložene dokumentacije;
- -prihvatanje dokaza od nadležnih organa;
- -radnje u vezi pokretanja sudskih i drugih postupaka iz porodičnih odnosa i u drugim slučajevima kada su učešće ili aktivna legitimacija organa starateljstva propisani zakonom;
- -pružanje i primjenu propisa iz oblasti radnih odnosa

- pripremanje opštih i pojedinačnih akata kojima se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih;
- -izradu i kontrolu primjene rasporednih rješenja zaposlenih;
- -planiranje i upravljanje ljudskim resursima;
- -razvoj kadrovske kapaciteta; pripremu plana integriteta sa mjerama kojima se sprječavaju i otklanjam mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije;
- -sprovodjenje postupaka u vezi sa: zapošljavanjem, ocjenjivanjem, napredovanjem, utvrdjivanjem sposobnosti, stručnim usavršavanjem, obukom zaposlenih, osposobljavanjem pripravnika za samostalno vršenje poslova;
- evidenciju podataka o imovini koju koristi i kojom upravlja Centar;
- -vodjenje jedinstvene kadrovske evidencije i drugih evidencija iz oblasti rada;
- -javne nabavke;
- -i drugi poslovi.

**4. U Službi za finansijsko-administrativne i tehničke poslove vrše se poslovi koji se odnose na:**

- primanje, rasporedjivanje, evidentiranje i dostavljanje akata u rad i njihovo otpremanje;
- arhiviranje predmeta;
- -fotokopiranje i umnožavanje;
- -trebovanje kancelarijskog materijala;
- poslove vozača i kurira;
- -pripremu projekcije potrebnih sredstava;
- -izradu finansijskog plana; ovjeravanje zahtjeva za plaćanje;
- -praćenje i kontrolu finansijske realizacije ugovora zaključenih u postupku javnih nabavki;
- -vodjenje poslovnih knjiga, periodičnih obračuna i završnih računa;
- -izradu finansijskih iskaza i dostavljanje podataka Ministarstvu;
- -pripremu obračunskih lista za obračun zarada i drugih primanja; organizovanje popisa;
- -blagajničko poslovanje i vodjenje finansijskih statistika.